



Broj: 17-14-1-2932-2/14
Sarajevo, 9. decembar 2014. godine

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE**

**- PREDSTAVNIČKI DOM
- DOM NARODA**

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 09.12.2014			
Operativna jedinica	Klasifikaciona oznaka	Kadaš broj	№ prijava
01/02	-05-2-	1310	/14

S

Predmet. Saglasnost za ratifikaciju protokola, traži se

U skladu sa članom 16. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Sl. glasnik BiH", br 29/00 i 32/13), dostavljamo vam radi davanja saglasnosti za ratifikaciju:

Protokol o izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije kroz antikorupcijsku inicijativu u Jugoistočnoj Evropi. Ugovor je potpisao g. Bariša Čolak, ministar pravde BiH, 6.9.2013. godine u Zagrebu.

Budući da je Ministarstvo sigurnosti BiH nadležno za provođenje postupka za zaključivanje ovog protokola, molimo vas da na sastanke vaših komisija, odnosno sjednice Doma, pored predstavnika Predsjedništva BiH, kao predlagača, pozovete i predstavnika Ministarstva koji zastupnicima, odnosno delegatima može dati sve potrebne informacije o protokolu.

S poštovanjem,



GENERALNI SEKRETAR

Boris Buha
Boris Buha



MFA-BA-MPP
Broj: 08/1-21-05-5-38648-3/14
Datum: 02.12.2014.godine

REGISTAR
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
BROJ: 08-12-2014

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

17 14-1 2932-1
= Službeni glasnik Predsjedništva
08.12.2014. v
M 22

PREDMET: Prijedlog Odluke o ratifikaciji Protokola o izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije kroz antikorupcijsku inicijativu Jugoistočne Evrope, dostavlja se

U prilogu akta dostavljamo Prijedlog Odluke o ratifikaciji Protokola o izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije kroz antikorupcijsku inicijativu Jugoistočne Evrope, potpisanog 11.07.2013. godine u Zagrebu, na engleskom jeziku. Ministar pravde Bosne i Hercegovine je predmetni Protokol potpisao naknadno, 06.09.2013. godine u Zagrebu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 38. redovnoj sjednici, održanoj 07.08.2013. godine, donijelo Odluku o prihvatanju Protokola o izmjenama i dopunama Memoranduma o razumijevanju o saradnji u borbi protiv korupcije kroz antikorupcijsku inicijativu Jugoistočne Evrope i ovlastilo ministra pravde Bosne i Hercegovine da isti potpiše. Kopija navedene odluke Predsjedništva BiH broj 01-50-1-2481-30/13 od 07.08. 2013. godine je u prilogu ovog akta.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 105. sjednici, održanoj 23. jula 2014. godine, utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji predmetnog protokola.

Molimo da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH broj 29/00 i 32/13), provede postupak ratifikacije Protokola.

S poštovanjem,


MINISTAR
dr. Zlatko Lagumdžija

Prilog: 8 str.

ПРОТОКОЛ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА МЕМОРАНДУМА О
РАЗУМИЈЕВАЊУ
О САРАДЊИ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ КРОЗ
АНТИКОРУПЦИЈСКУ ИНИЦИЈАТИВУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Стране Меморандума о разумијевању о сарадњи у борби против корупције кроз антикорупцијску иницијативу Југоисточне Еуропа, потписаног 13. априла 2007. године у Загребу, Хрватска, (у даљњем тексту: „Стране“ и „МоР“),

Поздрављајући разину регионалне сарадње у антикорупцијским предметима у Југоисточној Еуропа,

Узимајући у обзир хитну потребу за измјенама и допунама одређених одредби МоР-а с циљем обезбјеђења одрживости заједничких напора у антикорупцијској регионалној сарадњи,

Потврђујући своје опредјељење да уложи одрживе напоре за ближом регионалном сарадњом и поново изражавајући своју подршку капацитетима и улози Регионалне антикорупцијске иницијативе, као централне тачке за регионалну сарадњу у антикорупцијским стварима,

Свјесне да је у њиховом заједничком интересу да учествују у регионалним антикорупцијским напорима и остваре корист од напредака и достигнућа постигнутих до сада,

Договориле су слиједеће:

Члан 1.

У цијелом тексту МоР-а, назив „Антикорупцијска иницијатива Пакта о стабилности“ замијењује се називом „Регионална антикорупцијска иницијатива“. Сходно томе, скраћеница „СПАИ“ замијењује се скраћеницом „РАИ“.

Члан 2.

2. У цијелом тексту МоР-а, назив „Уред за везу Регионалног секретаријата СПАИ“ замијењује се називом „Секретаријат за регионалну антикорупцијску иницијативу“. Сходно томе, скраћеница „СПАИ-РСЛО“ замијењује се скраћеницом „РАИ Секретаријат“.

Члан 3.

У цијелом тексту МоР-а, назив „Регионална управна скупина“ замјењује се називом „Управна скупина регионалне антикорупцијске иницијативе“ или скраћеним називом „Управна скупина РАИ-ја“.

Члан 4.

У члану 1., став 2. МоР-а, последња реченица мијења се и гласи:
„РАИ управна скупина“ може одлучити да позове државе да приступе овом МоР-у, са његовим измјенама и допунама. Такођер, може одлучити да на састанке и активности РАИ-ја, као посматраче, позове партнере, државе и организације“.

Члан 5.

У члану 4., став 1. МоР-у, додаје се нова реченица и гласи :
„За сваку државу која приступа овом МоР-у, у складу са чланом 1., став 2. овог МоР-у, укључујући његове измјене и допуне, ступиће на снагу првог дана мјесеца који наступи након датума на који је држава депозитар примила приступни инструмент те државе.“

Члан 6.

У члану 4. МоР-а, мијења се став 4., и гласи: "Овај МоР остаје на снази на неодређено вријеме."

Члан 7.

"Све остале одредбе МоР-а остају непромијењене."

Члан 8.

Овај Протокол, који су стране МоР-а одобриле у складу са њиховим унутарњим законским процедурама, ступа на снагу првог дана мјесеца који наступи након датума на који је трећа страна потписница обавијестила државу депозитара о окончању унутарњих процедура, потребитих у ту сврху.

Након ступања на снагу, овај Протокол ће ступити на снагу за друге државе потписнице првог дана у мјесецу који наступи након датума на који је та држава обавијестила државу депозитара о окончању унутарњих процедура потребитих у ту сврху.

Потписан 11. јула 2013. године у Загребу, Република Хрватска, у једном примјерку на енглеском језику, који ће бити положен код депозитара који ће овјерене копије доставити свакој страни ,


У ПОТВРДУ ТОГА, доле потписани, прописно овлаштени за то од стране својих Влада, потписали су овај Протокол,



Арбен Браце
Шеф кабинета
Министар правде



Бариша Чолак
Министар правде



Тануа Димитрова
Ванредни и
опуномоћени амбасадор



Орсат Миљенић
Министар правде



Блерим Беххети
Министар правде



Вадим Цојоцару
Замјеник директора
Национални центар за
борбу против корупције



Бранка Лакоцевиц,
Генерални директор,
Директората за правду,
Министарство правде



**Симона-Мауа
Теодорону**
Државна секретарка
Министарство правде



Миљисав Чогурић
Помоћник министра,
Министарство правде и
јавне управе
